



**Rainbow**  
WORKBOOKS

SESOTHO  
GRADE R – BOOK 4  
TERM 4  
ISBN 978-1-4315-0728-3  
11th Edition  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.



9 781431 507283



**Aa Bb Cc Dd Ee Ff**  
**Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm**  
**Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt**  
**Uu Vv Ww Xx Yy Zz**  
**1 2 3 4 5 6 7 8 9 10**



# BUKA YA 4

Lebitso:

Sehlopha:



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Buka ya  
4  
kotara 4

BUKA YA SESOTHO



Mofumahadi Angie Motshekga.  
letona Laaphaa Thuto ya  
Motheo



Ngaka Reginah Mhaule.  
Motatsiwa Letona la  
Thuto ya Motheo

Selemong sena sa Kamohelo sa (Sehlopha sa R) Dibuka tsa Mookodi tsa Mosebetsi ke karolo ya matsapa a Lefapha la Thuto ya Motheo ho thusa le ho tshehetsha mosebetsi wa ngwana wa Moafrika. Diphuputso di bontshitse hore selemong se seng le se seng bana ba fumana mesebetsi e ba phephetsang pele ho Sehlopha sa 1. ba sebetsa hantle dithutong tsa bona dilemeng tse latelang, dilemeng tsa poraemari le nakong ya dithuto tsa sekontari. Ke ka hoo ba tshwanelang ho rutwa haholwanyane ha ba le Sehlopheng sa R.

Thutong ya Motheo kharikhulamo e lebeletse hore ngwana wa Sehlopha sa R a fumane monyetla wa ho ntshetsa pele ho bala, ho ngola le bokgoni ba ho sebetsa dipalo, ke hona mona moo ba hlokang ho tshehetsha haholo hore ba fumane motheo wa thuto hore ba tle ba fumane ho le bonolo ha ba fiha Sehlopheng sa R 1 le ho fetela dihlopheng tse ka hodimo.

Dibuka tsa Sehlopha sa R ka hoo maikeisetso a tsona ke ho thusa bana ho ntshetsa pele bokgoni bona le ho tseba dintlha tse ding tseo e leng motheo wa dithuto tsa bona. Ba na le menyetla e mengata eo ka yona bana ba ka ntshetsang le ho ikwetlisetsa bokgoni ba bona ho itokisetsa bakeng sa dikereiti tse latelang.

Pele bana ba ka ihuta ho bala ba tshwanelo ho tseba hore ba tshwara buka jwang le ho phetla maqephe, le ho tseba hore buka e sebediswa jwang. Ba tshwanelo ho utlwisa kamano e teng dipakeng tsa mantswe le ditshwantsho tse hare ho buka le ho hlokomela hore mantswe a ka bukeng a bopilwe ka medumo e itseng mme a na le moeletlo. Ho sa le jwalo, pele bana ba ithuta ho ngola, ba tshwanelo ho ntshetsa pele bokgoni ba ho ngola le ho tshwara pene, ho bopa mantswe le dibopeho le ho tsamaisa pene meleng ho tereisa medumo. Bona ke bokgoni bo fumanwang ka hare ho dibuka tsena.

Re a tseba hore bana ha ba bale le ho utlwisa ka ho tshwana. Dibuka tsa Sehlopha sa R di thusa matitjhere le bana ho sebetsa ka mokgwa o ikgethang oo ngwana ka mong a ka sebetsang ka sekgahla sa hae haeba ho hlokeha hore a etse jwalo, le ha ho hlokahala hore titjhere a ka kgutlela morao ho thusa ngwana moo a sa utlwisanang hantle ho latela maemo a kutlwisiso ya ngwana. Mesebetsi e tla thusa ngwana le titjhere ho bona moo ho nang le dikgwaello e le hore titjhere e tle e kgone ho thusa ho kwala dikgaello tseo pele ngwana a fetela dikereiting tse ka pele.

Dibuka tse kenyaletsang thuto ya ho tseba ho bala le ho ngola, thuto ya dipalo le bokgoni ho tsa bophelo tseo kaofela ha tsona ho nang le mokotaba e ka bang 20 e sebedisang mekgwa e fapareneng ya ho hohela maikutlo a moithuti. Re a tshepa hore baithuti ba tla thabela le ho ananelo ho sebedisa mesebetsi e fumanwang ka hare ho dibuka tsa mofuta ona ha ba ntse ba tswela pele ka dithuto tsa bona, le hore wena jwalo ka titjhere o tla natefelwa le bona ho sebediseng dibuka tsena.



Nkosi sikelel' iAfrika  
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,  
Yizwa imithandazo yethu,  
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,  
O fedise dintwa le matshwenyeho,  
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,  
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,  
Uit die diepte van ons see,  
Oor ons ewige gebergtes,  
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,  
And united we shall stand,  
Let us live and strive for freedom,  
In South Africa our land.



Kereiti

# R

TSE KOPANENG

- Ho bala le ho ngola
- Dipalo
- Bokgoni ho tsa bophelo



ya SESOTHO

1	Didaenasoso .....	2
2	Dinonyana le dihahabi .....	12
3	Diphoofolo tse hlaha .....	22
4	Dipapadi .....	32
5	Ho keteka .....	42



Ditaelo tsa disehwa di  
qetellong ya buka.



Buka ena ke ya:



SESOTHO

Buka

4



kotara 4




Kotara ya 4 – Beke 1–5



# Didaenasoso






Ha re bueng

Lebitso la ka:

Tadima setshwantsho mme  
o bue ka mefuta e fapaneng  
ya didaenasoso.

Didaenasoso di phetse jwang?  
Re tseba jwang ka diphoof olo tse phetseng  
kgale tjee?

Maneha  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.













Ha re baleng

Tereisa palo mme o tlotse ka mmala dibopeho hore ho be le  
tse 8 moleng o mong le o mong.

Kotara ya 4 – Beke 1–5




Ithute palo 8.






Ha re etseng

Seha phazele mme o leke ho e bopa hape.








Ha re etseng

Kopanya matheba ho etsa setshwantsho sa phooф olo eo re seng re se na yona. Jwale tlotsa setshwantsho ka mmala.



Ha re etseng

Sebedisa disehma ho tswa kamorao  
ho buka ho etsa daenasoso.O  
tla tlameha ho mena poleiti ya  
pampiri halofo ho etsa mmele.  
Jwale mamaretsa hlooho, maoto le  
mohatla.



Titjhere: Saena

Letsatsi



Kotara ya 4 – Beke 1-5


1.4



Ha re ngoleng

# h

Tereisa tlhaku ka monwana wa hao o nto e  
tereisa ka pensele. Qala lethebeng.




Tereisa tlhaku.



# hula

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **h** ka  
lebokoseng.






1.5



Ha re ngoleng

Tlatsa ka letere **h** mme o mamele modumo ha o ntse o  
bitsetsa mantswe hodimo.




heke



hotela




hempe



haraka

Ngola lebitso la hao mme o kgomaretse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.

(Empty box for drawing)



q

Titjhere: Saena

Letsatsi



1.6



Ha re bueng

Tadima setshwantsho mme o bue ka seo o se  
bonang. Re tseba jwang hore ke selemo?  
Bana ba apere eng? Dijalo di shebahala jwang?

Maneha  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.

## Ke selemo





1.7

Lebitso la ka:

Ha re ngoleng

Tlotsha setshwantsho sena mme o  
bolele hore ke nako efe ya selemoMamarisetsa  
ditikara tsa  
dipalesa ho phethela  
setshwantsho  
sa hao.


Titjhere: Saena

Letsatsi



# Dinonyana le dihahabi





Ha re bueng

Sheba setshwantsho mme o bue ka  
mefuta e fapaneng ya diphoofolo eo o e  
bonang.

Ke phoofolo efe e nang le masiba?

Di ikutlwajwang?

Ke diphoofolo dife tse nang le letlalo le  
mahwashe?

Di ikutlwajwang?




Ke diphoofolo dife tse ka  
fofang?

Ke diphoofolo dife tse ka  
sesang?

O bona mahe a makae?



Maneha  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.





Kotara ya 4 – Beke 1–5

2.I



Ha re etseng

Manamisa papagaie  
bohareng.

Manamisapapagaie  
e le nngwe hodima  
papagaie e bohareng.

Manamisa papagaie  
e le nngwe ka tlasa  
papagaie e ka ho le  
letona.



Ha re etseng

Opela mantswe ana diatla.



serurubele

se	ru	ru	be	le
----	----	----	----	----



tlou

tlo	u
-----	---



oketopase

oc	ke	to	pa	se
----	----	----	----	----




papagaie



notshi

pa	pa	ga	ie
----	----	----	----

no	tshi
----	------



kwena

kwe	na
-----	----



daenasoso

dae	na	so	so
-----	----	----	----




2.2



Ha re baleng


Bala dikarete tsena mme o di hlophise ka dihlopha tse 2. Dinonyana le dihababi. Bolela hore lebitso la phoofolo e nngwe le e nngwe le qala ka tlhaku e f. Jwale hlophisa diphoofolo ho tloha ho tse nnyane ho ya ho tse kgolo haholo.

Dikarete tsena  
di a fetolelwa


noha



kwena



lempetje



mokgodutswane



nonyanalewatle



mphtjhe



letata



ntsu










leeba

2.3



Ha re etseng

Seha dikarete tsena mme o hlophise ditshwantsho  
ka tatelano ho bopa dipale tse 2.

Dikarete tsena  
di a fetolelwā



2.4



Lebitso la ka:



Ha re etseng



Ke papagaie efe e ka pele?  
Ke efe e ka morao?



Ke papagaie efe e ka hodimo?  
Ke efe e ka tlase?



Papagaie e bohareng e mmala  
o jwang?  
Papagaie e ka lehlakoreng le  
letshehahadi e mmala o jwang?  
Papagaie e ka lehlakoreng le  
letona e mmala o jwang?



Titjhere: Saena

Letsatsi




Kotara ya 4 – Beke 1-5




Ha re ngoleng

b

Tereisa tlhaku ka monwana wa hao o nto tereisa  
ka pensele.Qala lethebeng.





Tereisa tlhaku.



bolo

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha b  
ka lebokoseng.





2.b




Ha re ngoleng

Tlatsetsa ka tlhaku **b** mme o mamele modumo ha o ntse o balla mantswe hodimo.




boya



bana




bua



buka

Ngola lebitso la hao mme o kgomaretse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.



19

Titjhere: Saena

Letsatsi






2.7



Ha re baleng

Arolela bana dintho tsena ka ho lekana.  
Di take ka mabokoseng.



20








2.8




Ha re baleng

Seha theipi e methang mme  
o methe hore dintho tsena di  
bolelele bo bokae.



Seha theipi ya ho metha mme o methe hore  
dintho tsena di bolelele bo bokae.



Titjhere: Saena

Letsatsi



3





## Diphootholo tse hlaha



Ha re bueng

Sheba setshwantsho mme  
o bue ka diphootholo tseo o  
di bonang.







Ha re bueng

Maneha  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.

Etsa modumo o etswang ke diphoofolo  
tsena. Ke diphoofolo dife tse etsang  
modumo o lerata?






3.I




Ha re baleng


Pheta pale. Tlotsa sefahleho ka mmala ho bontsha hore  
tlou e ikutlwajwang.




Ho monate ho ba le mme.



Ke lahlehole.



Nthuse ho fumana mme.



Ke kgutletse ho mme.



3.2



Ha re baleng

Sheba ditshwantsho tsena mme o bolelle motswallé wa hao hore ke lebokose lefē le nang le dintho tse ngata le hore ke lefē le nang le dintho tse nnyane? Na ho na le mabokose a nang le dintho tse lakanang? Jwale bala palo ya dintho mme o tereise hodima palo e nepahetseng.



	5	6
	7	q
	7	8
	3	5
	6	8
	1	4
	4	5
	3	5
	4	6
	4	9
	6	7
	8	9



Kotara ya 4 – Bekke 6-10


3.3




Ha re ngoleng

# K

Tereisa letere ka monwana wa hao.  
Qala mathebeng





Tereisa letere.



# khaete



Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **k** ka  
lebokoseng.






Ha re ngoleng

Tlatsetsa ka tlhaku **k** mme o mamele modumo ha o ntse o balla  
mantswe hodimo.




Ngola lebitso la hao mme o kgomaretse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.






3.5



Ha re ngoleng

Qetela ho etsa ditshwantsho tsena tsa dirurubele. Etsa matheba hore mapheo kabobedi a tshwane. Ke serurubele sefe se nang le matheba a mangata?


















3.6



Ha re ngoleng

Seha dikarete tsena mme o bapise palo le lentswe.  
Jwale hlophisa dikarete ho latela dikarete tsa  
diphoof olo le dikarete tsa dipapadi.

Dikarete tsena  
di a fetolelwa

	<b>2</b>		<b>3</b>
			
	<b>4</b>		<b>5</b>
			
	<b>6</b>		<b>7</b>
			
	<b>8</b>		<b>9</b>
			

3.7



Ha re etseng

Seha dikarete tse hlahang karolong ya ho seha dikarete  
mme o bone ka moo o ka bapisang ditshwantsho le  
ditshwantsho tse dikareteng tsena.

Dikarete tsena  
di a fetolelwā**i****Inki****p****pere****O****oketopase****b****borotho****d****dijo****n****noka****e****edimola****s****sesa**



3.8




Lebitso la ka:



Ha re ngoleng

Bolela hore ditshwantsho tsena ke tsa eng mme o  
mamele modumo. Jwale tereisa mantswe.



peo



pelo



pere




morara



mora




morenda



lerako




boroko



boloko



sekolo




selepe



sejana




# Dipapadi





Maneha  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.



Ha re bueng

Ke dipapadi dif e tseo o kgonang ho di bona ditshwantshong tsena?

Ke dipapadi dif e tseo o di ratang?

Na o tseba melawana e sebediswang ho e nngwe le e nngwe ya dipapadi tsena?

Ke hovaneng ha ho na le melawana e laolang papadi?

Ke hovaneng hob a le seabo dipapading ho le bohlokwa?




Kotara ya 4 – Beke 6-10



Ha re ngoleng

# e

Tereisa thlaku ka monwana wa  
hao hamorao tereisa ka pensele.  
Qala lethebeng.




Tereisa tlhlaku.

# e



# emere

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **e** ka  
lebokoseng.





4.2



Ha re ngoleng

Tlatsa ka letere **e** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa  
mantswe hodimo.



epa



ese | e



enjene




eiye



Ha re ngoleng

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha ditshwantsho tse  
qalang ka **e**.














Kotara ya 4 – Beke 6-10


4.3



Ha re baleng


Ke lebokose lefe le nang le tse ngata haholo? Bala hore ho na le dintho  
tse kae mme o tereise palo e nepahetseng.






Bolo e ya ka nqane  
ho polasi.

4




Bolo e ya ka nqane  
ho zoo.

5




Sam o neha bana  
bolo ya bona.

8




Jabu o raha bolo haholo.

1




Bolo e ya ka nqane ho  
lebopo la lewatle.

6



Bolo e ya ka nqane  
ho motse.

3



Bolo e ya hodimo ka nqane ho  
moedi le ka nqane ho mmila.

2



Sam o kapa bolo.

7



Ha re baleng

Bontsha hore ho na le dintlha tse kae tseo ngwana a le mong a di  
hlabileng. Thala mola ho tloha ho ngwana ho ya palong e nepahetseng.  
Tereisa dipalo mme o bale o ya morao ho tloha ho 9 ho ya ho !.




Jabu o  
hlabile dintlha  
tse 9 .

9




Ann o hlabile  
dintlha  
tse 5 .

8



Lindi o hlabile  
dintlha tse 2 .

7




Jim o  
hlabile dintlha  
tse 4 .

6



Lulu o hlabile  
dintlha tse 3 .

5



Sam o hlabile  
ntlha e le 1 .

4

3


2

1



Kotara ya 4 – Beke 6-10

4.7



Ha re bueng

Sheba setshwantsho mme o tlatse dipalo o qala ka l bakeng sa mohlodi.  
Bolela hore ke phoofolo efe ya pele, ya bobedi, ya boraro, ya bone, ya bohlano, le ya ho qetela.

Ke phoofolo efe e lebelo haholo? Ke phoofolo efe e lenama haholo?

Ke phoofolo efe e kgolohadi?

Ke phoofolo efe e nyane haholo? Ke phoofolo efe e boima haholo?

Ke phoofolo efe e bobebé?



40



4.8



Ha re baleng


Tereisa palo.

Jwale khalara palo e nepahetseng ya dintho moleng o mong le o mong.


6




7



8



9



10



41

Titjhere: Saena

Letsatsi





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho mme o bolele hore ke mokete  
ofe oo o o tsebang.  
O rata mokete ofe haholo?  
O keteka mokete wa letsatsi la hao la tswalo jwang?  
Ke mekete efe e meng eo bana ba ka phaposing ya  
hao ba e ketekang?



Titjhere: Saena

Letsatsi




Kotara ya 4 – Beke 6-10

5.I



Ha re etseng

Bontsha bana bana tsela e yang moketeng wa bona.





5.2





Ha re etseng

Bolela hore ditshwantsho tsena ke tsa eng mme o bolele hore ke ditshwantsho dife tse qetellang ka modumo o tshwanang.



Ke ditshwantsho dife tse qalang ka modumo o tshwanang?





5.3




Lebitso la ka:



Ha re etseng

Sebedisa ditikara ho kgabisa moketjana ona.






5.4



Ha re bueng

Ke dijo dif e tseo o ka di bonang  
setshwantshong?

Maneha  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.



47



Kotara ya 4 – Beke 6-10


5.5



Ha re ngoleng

# r

Tereisa letere ka monwana wa hao hamorao tereisa ka pensele. Qala lethebeng.




Tereisa letere.



# rema

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **r** ka lebokoseng.



5.6




Ha re ngoleng


Tlatsa ka letere **r** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa  
mantswe hodimo.




ritsa



rabara



roto







roboto



Ha re ngoleng

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha ditshwantsho tse  
qalang ka modumo wa **r**.









5.7



Ha re baleng






Etsa sedikadikwe se sekgubedu ho pota phoofolo e kgolohadi, le  
sedikadikwe se bolou ho pota ntho e nnyane ka ho fetisa  
bolokong ka bong





Ha re baleng

Moleng ka mong, tshwaya ntho e boima haholo.



Titjhere: Saena

Letsatsi








Kotara ya 4 – Beke 6-10

5.9



Ha re baleng

Tereisa nomoro mme o khalare dibopeho hore ho be le tse **q** moleng ka mong.



Ithute palo **q**.



52



5.10




Ha re baleng

Kopanya dintho tsena mmoho mme o ngole karabo  
bolokong ya ho qetela.




+




=

5




+




=

5



+



=

5




+




=

2



+



=

4








Titjhere: Saena

Letsatsi

53




# Tse sehilweng



## Ho bala dibuka:

Latela ditaelo mme o etse buka e tshwanang le ena e sehweng. E nkele hae mme o e balle metswalle ya hao le ba lelapa.



## Phazele:

Seha phazele ena moleng o motsho. Jwale kopanya dikotwana tsena ho etsa setshwantsho.



## Dinonyana tse pedi tse nyenyane:



Seha dinonyana, mena le ho kgomaretsa ho etsa phapete ya monwana. Sebedisa dinonyana tsena tse pedi ho pheta diketsahalo tsa thothokiso e leqepheng la 37.

## Karete ya tatellano:

Seha dikarete tsena mme o di behe ka tatellano e nepahetseng, ebe o bolela se etsahalang tatellanong e nngwe le e nngwe.

## Etsa daenasoso:

Seha maoto le mohatla wa daenasoso meleng e metsho. Mena poleiti ya pampiri halofo. Jwale kopanya dikotwana tsena mmoho ho etsa daenasosos jwaleka setshwantshong.



# TSE SEHILWENG



Ha re etseng

Seha leqephe moo ho nang le mola wa matheba mme o  
manamise leqephe khaf areng e ka morao ho etsa phokhotho.  
Boloka tseo o di sehileng ka mona hore di se ke tsa lahleha.



MANAMISA MONA

MANAMISA MONA

MANAMISA MONA

MANAMISA MONA

